

Vediau

Numerò 17 • Eleccions 28N • www.unitatdaran.org

MONTILLA: GARANTIA DE PROGRÈS, GARANTIA ENTÀ ARAN

Amador Marqués e Maria Vergés, candidats aranesi ena lista deth PSC per Lleida

MONTILLA: GARANTIA DE PROGRÈS, GARANTIA PER A ARAN

Amador Marqués i Maria Vergés, candidats aranesos a la llista del PSC per Lleida

MONTILLA: GARANTÍA DE PROGRESO, GARANTÍA PARA ARAN

Amador Marqués y Maria Vergés, candidatos araneses en la lista del PSC por Lleida



ARAN ELECCIONS 28-N

> Eth President Montilla encarne era opcion mès segura entà desplegar er autogovèrn e garantir es politiquas socials

CiU represente era incertesa sòcioeconomica e era aventura independentista

Es eleccions autonòmiques deth 28 de noveme son fòrça decisives entà Aran, pr'amor qu'eth país se jògue eth futur entre era opcion que represente CiU, que s'a apuntat ar independentisme e a dubèrt era pòrta as privatizacions des servicis publics, o era qu'encarne eth President Montilla, qu'ei era garantia entà desplegar er autogovèrn d'Aran, desvolopar era Lei der aranés, promoiguda peth sòn Govèrn, e assegurar er hilat de proteccion sociala entà hèr front as dificultats economicas.

Contra era crisi, eth President Montilla vò mès justícia sociala. Contra era division, era sua apòsta ei mès dialòg. Contra er independentisme, cau mès Aran e mès Estatut. Eth sobiranisme d'Artur Mas pòt diluir era singularitat dera Val d'Aran, atau coma demòstre era practica des govèrns deth nacionalisme catalan: bloqueg dera Lei d'Aran pendent dètz ans e inclusion d'Aran en mapa comarcau de Catalonha coma ua comarca mès.

Candidats aranesi ena lista deth PSC

Ne Catalonha ne Aran non pòden tornar entà darrèr. Ara cau campar tath futur entà garantir eth progrès entà toti e totes, damb mès igualtat d'oportunitats, naues formes de desenvolopament economic e mès equilibri territorial. Sonque es socialistes entestadi peth President Montilla e, en Lleida, peth conselher Joaquim Llena, acompanyat de dus aranesi, Amador Marqués e Maria Vergés, son garantia de progrès e garantia entà Aran.



Eth President Montilla, ena inauguracion dera naua residència assistida promoiguda peth Conselh Generau damb era colaboracion dera Generalitat.



> Comparativa

Qué aufrís CiU entà Aran?

INCERTESA:

Ua aventura sobiranista – independentista que pòt diluir era singularitat dera Val d'Aran.

DESATENCION de cap as besonhs socials des personas e mens oportunitats de progrès entà toti e totes.

MANCA DE COMPROMÍS DAMB ARAN:

Aran pòt quèir en desbrembe dera man de CiU e es dirigents d'aguest partit qu'apòsten per integrar Aran ena vegueria deth Pirenèu.

Qué aufrís eth President Montilla entà Aran?

CLARETAT:

Ua apòsta clara e fèrma per autogovèrn aranés laguens d'ua Catalonha e ua Espanha pluraus e eth desplegament dera Lei der aranés.

EFICÀCIA:

Bona obra de govèrn e atencion as besonhs des ciutadans e ciutadanes.

COLLABORACION entre era Generalitat, eth Conselh Generau d'Aran e es ajuntaments a favor dera miellhora des servicis e a favor d'un Aran mès just, equilibrat e prospèr.

COMPROMÍS DAMB ARAN:

Era lista deth PSC per Lleida, entestada per Joaquim Llena, incorporè a dus representants d'Unitat d'Aran, Amador Marqués e Maria Vergés, hèt que demòstre eth compromís des socialistes catalans damb era Val d'Aran.

vediau

numerò 17

www.unitatdaran.org/vediau

vediau@unitatdaran.org

Direccion: Arturo Calbetó

Telefòn: 973 642 393

Adreça: Molières, 2 · Locau 5
25530 Vielha

Dessènh: 134 comunicacion

> El PSC, el único que cree en Aran

CiU opta por candidatos ajenos a las aspiraciones aranesas



El President Montilla con Joaquim Llena, en la Festa de Aran de 2010. Fue la primera vez que un President asistía a esta celebración tan destacada para los araneses.

El PSC es el único partido que cree en Aran. Así se desprende de la candidatura electoral por Lleida, que incorpora a dos miembros de Unitat d'Aran, Amador Marqués y Maria Vergés. Ambos toman el relevo del síndic d'Aran, Francés Boya, que a partir de ahora refuerza su compromiso con Aran. Además, encabeza la

lista el conseller de Agricultura y militante de UA, Joaquim Llena, acompañado de Agnès Pardell y Mònica Lafuente, muy conocedoras de la realidad aranesa. Por el contrario, CiU no presenta a ningún candidato aranes en ningún puesto destacado de su lista, y ha optado por situar como cabeza de lista al alcalde de la Seu

d'Urgell y claro defensor de la veguería del Pirineo, con Aran incluido. Sin embargo, el Valle ha quedado fuera de esta organización a través de un pacto entre el President Montilla y el Síndic Boya, por el cual se refuerza la singularidad de Aran, que asumirá las competencias de la veguería.

Unitat d'Aran

UA

30
ans
damb tu!

> Mai com ara s'ha invertit tant a la Vall

El Govern del President Montilla ha invertit com mai abans s'havia fet als nostres pobles i àmbits socials i econòmics: 1) millorant els espais públics (carrers, places, etc.) de cada poble; 2) reformant equipaments vitals com les escoles i l'Institut d'Aran; 3) adequant amb nous serveis l'Espitau Val d'Aran; 4) promovent habitatges protegits; i 5) millorant les nostres carreteres, com la C-28 i, en conveni amb el Conselh Generau, els accessos als pobles.

S'ha triplicat la inversió en carreteres

El Govern del President Montilla ha triplicat la inversió pública per millorar les carreteres locals de l'Aran. Hem passat dels 450.000 euros que destinaven els governs de CiU als 1,4 milions d'euros a l'any que dedica ara el Govern del President Montilla, a través d'un acord amb el Conselh Generau d'Aran. Aquest esforç inversor permet que durant dos anys es millorin els accessos a 15 pobles de la Val.

Un altre exemple és la reforma de la C-28 entre Salardú i Baquèira, que està essent ara una realitat després d'anys i panys d'espera i reivindicacions per millorar l'accés a la pista d'esquí. És ara, amb un Govern presidit per un socialista, que s'està duent a terme aquesta obra tan estratègica per al país.

“El Govern de Montilla destina 1,4 milions d'euros, CiU només 450.000 euros”



S'ha triplicat la inversió en carreteres.

S'han construït 46 habitatges socials; amb CiU només 8

El Govern del President Montilla ha promogut 14 nous habitatges protegits de lloguer amb opció a compra i 20 més de lloguer per a joves. En aquest mandat, sumen 34 en total, que hauran suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros.

Des de 2004, s'han programat a la Val d'Aran 3 promocions d'habitatges que sumen un total de 46 habitatges amb protecció oficial, una fita mai vista a l'Aran, ja que en els 10 últims anys de governs de CiU només se'n van fer 8. Aquesta comparativa dóna una perspectiva real del compromís dels socialistes amb les polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats.

“La comparativa dóna una perspectiva real del compromís dels socialistes amb les polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats”



S'han construït 46 habitatges socials.

> 20 FETS DEL PRESIDENT MONTILLA:

Els fets del President Montilla avalen el seu projecte per seguir fent de l'Aran un país més pròsper, equilibrat i millor preparat per al futur.

1 Millora de la C – 28 entre Salardú i Baquèira: 4,3 milions d'euros.

2 Construcció Escola Garona de Vielha: 6,5 milions d'euros.

3 Adequació Espitau Val d'Aran: 4,7 milions d'euros.

4 Ampliació i reforma de l'Institut d'Aran: 3,5 milions d'euros.

5 Habitatges protegits a Vielha (Eth Solan): 1,8 milions d'euros.

6 Nou enllumenat públic a Es Bòrdes: 200.000 euros.

7 Condicionament carretera C-28 entre Vielha – Betren: 1,1 milions d'euros.

8 Construcció de depuradores i col·lectors a Arròs i Aubèrt: 1 milió d'euros.

9 Millora dels camins d'accés a Eth Tu i Campespin (Canejan): 611.000 euros.

10 Millora de la pista de Portet a Les: 560.000 euros.

11 Millora de la carretera de Vilamòs a Arres i a Bossòst: 550.000 euros.

12 Reforma i rehabilitació de l'ajuntament d'Arties: 200.000 euros.

13 Reforma del Passeg dera Libertat i millora del centre urbà de Vielha: més de 450.000 euros.

14 Nou Palai d'Espòrts a la capital aranesa: 450.000 euros.

15 Reforma del Cine de Vielha: 450.000 euros.

16 Urbanització del carrer Santa Creu (Cooperativa) de Salardú: 440.000 euros.

17 Construcció d'un nou Pont a Bossòst: 280.000 euros.

18 Adequació de l'Escola de Formació d'Adults: 50.000 euros.

19 Millora del cementiri de Vielha: 100.000 euros.

20 Conveni amb el Conselh per millorar les carreteres locals: 3 milions d'euros.



> L'OBRA REALITZADA AVALA EL PROJECTE SOCIALISTA

Montilla, el president que ha fet més a favor d'Aran

El candidat del PSC "ha estat clau per aprovar la Llei de l'aranès i reforçar la singularitat d'Aran a la Llei de vegueries", segons els síndic

El síndic d'Aran i secretari general d'Unitat d'Aran, Francés Boya, ha assegurat que "el President Montilla ha estat clau per aprovar la Llei de l'aranès i reconèixer i reforçar la singularitat de la Val d'Aran a la Llei de vegueries". Boya ha convidat als militants i simpatitzants a "anar amb el cap ben alt" per la bona obra de govern i el projecte dels socialistes a favor de la Val. El síndic a fet aquestes declaracions a l'acte de presentació dels candidats d'UA a les eleccions autonòmiques, que ha tingut lloc a Vielha amb la participació d'Agnès Pardell i Mònica Lafuente, número 2 i 3 de la llista, respectivament.

"La conjunció entre un President socialista i un Síndic d'UA ha estat més profitosa per a Aran", en comparació amb els temps en que el síndic i el president compartien adscripció convergent, segons Boya. El candidat d'UA, Amador Marqués, ha subratllat que "el president Montilla és el president que ha fet més per l'Aran en una legislatura, com ho demostren l'aprovació de la Llei de l'aranès, l'inici del tràmit per reformar la Llei d'Aran i el reforç de la Val a la Llei territorial".

Amador Marqués ha afirmat que "la candidatura del PSC per Lleida és la més aranesa i la més sensible amb les aspiracions del poble aranès". De fet, està formada per 4 militants d'UA, començant pel seu líder, Joaquim Llana, i per persones que coneixen molt bé la Val.

Maria Vergés, també candidata per UA, ha declarat que "si fem una comparativa entre governs socialistes i convergents, no hi ha color, a favor de l'opció que representa el President Montilla". Tant Pardell com Lafuente han insistit en la "claredat del projecte socialista per garantir la xarxa de protecció social als ciutadans que en aquests temps de crisi ho passen malament, davant la incertesa que representa CiU". "Nosaltres no som independentistes ni de dretes", a precisat Pardell.



Vediau

Numerò 17 • Eleccions 28N • www.unitatdaran.org



Eleccions 28N

> Trenta ans damb tu

ARTURO CALBETÓ, PRESIDENT D'UNITAT D'ARAN, e FRANCÉS X. BOYA, SECRETARI GENERAU D'UNITAT D'ARAN



Hè dejà trenta ans. Ère eth 2 de hereuèr de 1980 quan se signèc en Vilassar de Mar era escriptura fondacionau d'Unitat d'Aran, e ja en seteme, arthenèrem era sua inscripcion en registre de partits politics deth ministèri der Interior. Encara son vigentes es linhas programatiques qu'eth partit publicuèc tan lèu comencèc a caminar. Encara mos pòden servir entà mesurar eth nòste grad actuau de fidelitat as madeishes.

Unitat d'Aran a volut tostemp "arténher entà Aran era maxima autonomia possible entà mantier e assoldiar era nòsta identitat de pòble". "Recuperar es institucions de govèrn" qu'a estat er objectiu primordià deth partit d'ençà deth sòn naisshement. Tanben auem volut "traballar pera normalizacion der aranés e prebotjar era personalitat culturau d'Aran".

"UA a volut tostemp arténher entà Aran era maxima autonomia possible"

Unitat d'Aran se caracterize sustot pera sua defensa entà "apropar es béns socials, eth trabalh, era educacion, era sanitat e ua casa digna entà toti es abitants d'Aran", atau coma entà "establi un creishement ordenat e racionau, en tot corregir es desequilibris sectoriaus e territoriaus". Ara fin, se tracte de "hèr d'Aran ua tèrra dubèrta e integradora de toti aqueri que aciu viuen e trabalhen". Coma se pòt comprovar, aguesti principis fondacionaus son deth tot vigents entà

bastir era societat auançada que toti e totes volem.

Unitat d'Aran a estat e ei un partit dubèrt a toti, que priorize es persones e es inquietuds de cada un des ciutadans. Èm un partit optimista, que pense qu'un futur mielhor ei tostemp possible. En aguesti trenta ans de vida, UA a aufrut ara societat aranesa aunestedat provada ath servici deth pòble damb capacitat de gestion quan es ciutadans mos an balhat confiança.

"Èm un partit dubèrt a toti, que priorize es persones e es inquietuds des ciutadans"

Toti es partits diden que vòlen èster ath servici deth pòble. Unitat d'Aran tanben ac afirme. Mès nosati volem anar fòrça mès enlà: volem cambiar es causes, volem bastir un Aran mès just, mès equilibrat, en tot cercar eth maximom consens possible qu'afavorisque era permanéncia des transformacions socials emprenudes.

Unitat d'Aran arthen es trenta ans damb plan bona salut politica. UA entèste era sindicatura d'Aran e eth govèrn deth Conselh Generau d'Aran, ei era prumèra fòrça politica en Vielha – Mijaran, govèrne en Bossòst, Les e Canejan e enes pedanies de Casau, Unha, Bagergue, Arròs e Vila, Aubèrt e Betlan (en tot compdar Mont e Montcorbau), e represente as aranesi ena Deputacion de Lleida e en Parlament de Catalonha.

Quan tot açò passe, pensam qu'eth país non serie tot çò qu'ei se Unitat d'Aran non auesse estat present ena vida publica des aranesi. Era democràcia non aurie superat cèrti vicis eretats de d'auit tempsi e es nòstes institucions d'autogovèrn serien, possiblament, en un estat embrionari.

Per aquerò volem reivindicar un còp mès era nobla e nauta foncion des partits politics e des persones que les representen, sustot des qu'exercissen cargues de responsabilitat publica, quan aguesta responsabilitat ei exercida damb aunestedat, renòncia e sacrifici dera pròpria vida personau e aufrida en autar deth ben comun. Cau maufidar-se d'aqueri que mauparlen dera politica e es politics en generau. Tot soent, darrèr d'aguestes critiques generalistes s'i amaguen interèssi personaus e posicions egoistes e insolidàries.

"Volem bastir un Aran mès just e equilibrat, e favorir era permanéncia des transformacions"

En tot arregrair era fidelitat e era entrega des militants e es cargues directius que mos an precedit, demoram qu'es generacions que vien poguen hestajar es pròplèu ans ath servici deth pòble e entà seguir hènt d'UA un partit dubèrt e transuersau que sap acuelher totes es sensibilitats identitàries e es procedéncias socials a favor dera fòrça dera unitat deth pòble aranés.

ACTUALITAT

> Acte de celebracion des 30 ans d'UA

Francés Boya arrefortís eth sòn compromís damb Aran e reitèra era volentat de servir ath país coma sindic



Eth sindic d'Aran e secretari generau d'Unitat d'Aran, Francés Boya, a arrefortit eth sòn compromís damb era Val d'Aran e, atau coma a anonciat dejà en diùerses ocasions, a reiterat era sua volentat de dedicar-se de forma exclusiva ara sindicatura d'Aran.

Eth sindic a hèt un balanç plan satisfactori deth sòn servici a Aran coma deputat en Parlament, perque, pendent aguesti tres ans de compatibilitat d'andús cargues, s'an podut arténher mielhores substanciaus entath desplegament der autogovèrn.

Francés Boya, que non se presente entàs eleccions autonòmiques, considèra que "a arribat eth moment de dar pas as joeni d'Unitat d'Aran entà que representen damb dignitat es aspiracions deth país en Parlament de Catalonha". Eth sindic a hèt aguest anonci en marc dera hèsta des 30 ans d'Unitat d'Aran, en un acte fòrça participatiu qu'a agut lòc en Passeg dera Libertat de Vielha. Mès de 150 personas s'an amassat entà hestejar er aniversari deth partit e aumentajar as militants que se presentèren enes prumèras eleccions democràtiques de 1979.

Eth conselhèr d'Agricultura e candidat deth PSC per Lleida entàs eleccions autonòmiques, Joaquim Llena, qu'ei tanben militant d'UA, a acompanhat as aranesi congregadi ena hèsta d'UA e assegurat qu'eth partit "ei un exemple per auer sabut deféner, en aguesti trenta ans, ua identitat aranesa dubèrta e compatible damb era reivindicacion d'ua societat mès justa e equilibrada sociaument". Er acte a comptat damb es intervencions deth president d'UA, Arturo Calbetó, e eth secretari generau entre 1980 e 2004, Emilio Medan.

> Más recursos en sanidad, transporte y cultura

Conselh y Generalitat refuerzan el autogobierno



La Comisión Generalitat – Conselh Generau ha aprobado los acuerdos que permiten conseguir 2,1 millones de euros para mejorar el transporte público, la cultura y la sanidad. Entre otras inversiones, el Conselh recibirá de la Generalitat una subvención de 180.000 euros en materia de transporte público interno. También

se aprobó un convenio de 150.000 euros para financiar acciones culturales. El Departamento de Salud aporta 470.000 euros para poner en marcha la unidad sociosanitaria de la nueva residencia de Sant Antoni, impulsada por el Gobierno de UA en el Conselh, con la colaboración del ejecutivo del President

Montilla. También se destinarán 250.000 euros a nuevas inversiones sanitarias. "Estos acuerdos aumentan los recursos de las competencias y permiten mejorar las prestaciones de los servicios que gestiona el Conselh en favor del bienestar de las personas", según declaró el síndic Francés Boya.

ACTUALITAT

> Remodelació important de l'Institut

El conseller Maragall visita el nou equipament

El conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha visitat recentment l'Institut d'Aran. Aquest centre ha patit la seva primera gran remodelació i ampliació des que fou creat.

El Govern del President Montilla ha promogut les obres que han inclòs la reforma integral, la més important de les desenvolupades fins ara.

En total, el Govern ha invertit 3.560.600 euros per modernitzar y actualitzar l'equipament, que havia quedat molt envellit.



Acòrd entà condicionar era Escòla d'Ostalària de Les

Era Generalitat e eth Conselh an arribat a un compromís entà adequar e reformar era bastissa adunha ara residència de léser de Les e convertir-la ena naua Escòla d'Ostalària dera Val d'Aran. Aguest acòrd, qu'implique era cession des espacis qu'apertien ath Departament de Tralbalh, permeterà amiar entà dauant es reformes de besonh entà mielhorar es espacis e es servicis dera Escòla.

> Un nau pònt entà Bossòst

Generalitat, Conselh, Deputacion e Ajuntament somen esfòrci a favor dera naua infraestructura



Eth conselhèr d'Agricultura, Joaquim Llena; eth sindic d'Aran, Francés Boya; er alcalde de Bossòst, Paco R. Miranda; e eth vicepresident dera Deputacion, Joan Riu; an inaugurat eth nau pònt sus er arriu Garona deth pòble de Bossòst. Aguesta òbra a agut ua inversion totau de 700.000 èuros, finançadi peth Conselh Generau d'Aran, era Deputacion de

Lleida, er Ajuntament e eth Departament de Politica Territoriau e Òbres Publiques dera Generalitat, qu'a aportat 280.000 èuros.

Joaquim Llena a destacat "er esfòrc compartit entre es quate administracions entà amiar a tèrme aguesta òbra plan importanta entath municipi", e a ahiscat a "bastir nau pònts comercials, econo-

mics, socials qu'asseguren eth progrès locau".

Eth nau pònt, qu'a 32 mèters de longada e 11 mèters d'amplada, "apòrte comoditat e seguretat as usatgèrs e ua mielhora substancial dera comunicacion entre andús costats der arriu", segontes er alcalde Paco R. Miranda.

> Nau canal de TV en aranés per internet

Es govèrns catalan e aranés possen era primèra plataforma audiovisuala ena lengua d'Aran

Eth sindic d'Aran, Francés Boya; eth conselhèr de Cultura e Mieis de Comunicacion dera Generalitat, Joan Manuel Tresserras; e eth president dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus (CCMA), Enric Marin; an signat un convèni de collaboracion entà crear eth primèr canal de television en aranés per internet.

Er acte a servit entà hèr era presentacion deth canal Hèm TV, ara en pròves. Aquesta plataforma serà gestionada peth Conselh Generau e eth Departament de Cultura e Mieis de Comunicacion contribuirà ath finançament deth projècte damb ua aportacion totau de 300.000 èuros en tres ans.



> Cambios en la sanidad

El Conselh reduce el coste de la estructura directiva y da un nuevo impulso a la mejora de la atención asistencial

El Gobierno del Conselh Generau ha iniciado una profunda remodelación de la estructura del Servici Aranés deth Benèster e era Salut para dar un nuevo impulso a la mejora de la atención asistencial y a la eficacia de la gestión sanitaria en el día a día.

La directora asistencial del centro asume también la dirección ejecutiva del SABS.

De este modo, una sola persona se hace cargo tanto de la dirección ejecutiva como de la dirección asistencial. Además, se suprimen seis coordinaciones por una adjunta a la Dirección Médica y otra para Enfermería.

Se reducen las funciones y los costes de dirección y planificación y se refuerzan las tareas ejecutivas, al tiempo que se distribuyen estas funciones entre profesio-

sionales que ya ejercen su actividad en el ámbito de la sanidad aranesa.

Con estos cambios, el Conselh ha podido reducir en un 77 % el coste de la estructura directiva de salud, de forma que se ahorrará 230.000 euros. El Gobierno aranés ha acabado también con la política de contratos blindados, como el que tenía el anterior director médico del hospital, propuesto por CDA.

> Compromís entà reformar er Espitau

Marina Geli visite era naua residèncial

Era conselhèra de Salut dera Generalitat de Catalonha, Marina Geli, a dat eth sòn supòrt ath Plan foncionau entà reformar e ampliar er Espitau Val d'Aran. Aguest Plan prevé reformar 3.000 mètres quadrats des 4.000 m2 damb es que compde er Espitau.

Ath delà, eth centre s'ampliarie a 3.700 m2 més, en tot duplicar lèu era sua capacitat.

Aguest hèt supòse qu'eth centre crèishe damb nau espacis, coma un nau servici d'urgències, un nau blòc quirurgic e obstetric e ua naua unitat d'espitalizacion. Era actuacion permeterà duplicar tanben es consultes extèrnes e crear gabinets de diagnostic e tractament.

Marina Geli a visitat es naues dependències dera residèncial geriàtrica de Sant Antòni, amiada a tèrme peth Conselh Generau d'Aran damb ua inversion de 2,2 milions d'èuros.

Era residèncial siguec inaugurada eth passat mes de març peth president dera Generalitat, José Montilla.



ENTREVISTA

➤ Entrevista a Amador Marqués e Maria Vergés, candidats aranesi entàs eleccions ath Parlament

Eth PSC ei er unic partit qu'a incorporat enes sues listes a dus candidats aranesi...

Amador.

Ei vertat. Eth PSC torne a apostar pera Val d'Aran, dempús dera peada imborrable qu'a deishat eth sindic Francés Boya en Parlament. Aguest hèt demòstre eth compromís deth President Montilla damb eth nòste autogovern e era nòsta singularitat. I a d'alti partits que semble que non cren en Aran.

Coma afrontatz aguesta etapa?

Maria.

Damb fòrça illusion e fòrça propòstes entà hèr ara societat aranesa. Mos avale era fòrça des hèts, perque es govèrns lideradi per Maragall e Montilla an invertit en país coma jamès s'auie hèt abantes. Sonque cau veir coma se van mielhorant es escolès, es carrèrs, es carretèrs, es viuendes socials...

E en qué se base eth vòste projecte?

Maria.

Cau seguir eth camin encetat entà superar era crisi damb mès justícia social e generar lòcs de trabalh damb naues formes de progrès, mès innovadores. Non mos podem perméter eth luxe d'anar entà darrèr, en tot pèrder drechs socials o daurint era pòrta a privatizacions de servicis publics essenciaus, coma semble que propòsen partits coma CiU.

Per qué credetz que cau votar ath PSC?

Amador.

Er equip que lidèr Quim Llena ei eth mès plurau, eth que mielhor represente ath territòri e, sustot, eth qu'a mès sensibilitat damb Aran. Pensatz qu'en aguest equip èm 2 aranesi e 4 militants d'Unitat d'Aran. Ath delà, mos presentam damb es propòstes mès clares entà desplegar era lei der aranés e apregondir er autogovern a favor deth benèster des persones, perque totes an d'auer es madeishes oportunitats.

Unitat d'Aran

UA